

t36_topgen_1

(TMJ8sMoyiCZFda1SZNdHzqxqGkDdhWxqbW1)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v7_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_topgen_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v4_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_topgen_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (((v4_pre_topc X1 X0) \wedge (r1_tarski X2 X1)) \Rightarrow \\ (r1_tarski (k2_pre_topc X0 X2) X1)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ X0))) \Rightarrow ((r1_tarski X1 X2) \Rightarrow (r1_tarski (k2_topgen_1 X0 X1) (k2_topgen_1 \\ X0 X2)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((r1_tarski X0 X1) \wedge (r1_tarski X1 X2)) \Rightarrow (r1_tarski X0 X2) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (r1_tarski X1 (k2_pre_topc X0 X1))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.(((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge \\ ((v7_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)))) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (v4_pre_topc (k2_topgen_1 X0 X1) X0) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((l1_pre_topc\ X0)\wedge(m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0))))\Rightarrow(m1_subset_1\ (k2_topgen_1\ X0\ X1)\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((l1_pre_topc\ X0)\wedge(m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0))))\Rightarrow(m1_subset_1\ (k2_pre_topc\ X0\ X1)\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v2_pre_topc\ X0)\wedge(l1_pre_topc\ X0))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0)))\Rightarrow((v2_topgen_1\ X1\ X0)\Leftrightarrow(r1_tarski\ X1\ (k2_topgen_1\ X0\ X1)))) \quad (8)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0\ X0)\wedge((v2_pre_topc\ X0)\wedge(l1_pre_topc\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0)))\Rightarrow(((v7_pre_topc\ X0)\wedge(v2_topgen_1\ X1\ X0))\Rightarrow(v2_topgen_1\ (k2_pre_topc\ X0\ X1)\ X0)))$$